

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI LABORATORIJSKE OPREME (ICP (INDUKTIVNO SPREGNUTA PLAZMA – OPTIČKA EMISIONA SPEKTROSKOPIJA / ICPOES), JONSKI HROMATOGRF I UVVIS SPEKTROFOTOMETAR)

Ovaj ugovor zaključen je između:

UNIVERZITET CRNE GORE, sa sjedištem u Podgorici, ulica Cetinjska br. 2, PIB 02016702, broj računa 510-279-76; 510-000000010115-56; naziv banke: Crnogorska komercijalna banka AD otp group, koga zastupa prof. dr Vladimir Božović, rektor (u daljem tekstu: Naručilac),

i

„DANLAB“ d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, adresa Josipa Broza Tita, br. 61 81000 Podgorica, Crna Gora, PIB: 02352397, broj računa: 530-14658-77; naziv banke: NLB banka AD, koga zastupa Danka Milić, izvršni direktor (u daljem tekstu: Dobavljač).

Naručilac i Dobavljač u daljem tekstu, pojedinačno su označeni kao "ugovorna strana", a zajednički kao "ugovorne strane".

OSNOV UGOVORA

Ugovorne strane konstatuju:

- 1) da je Naručilac u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, br. 074/19 od 30.12.2019. godine, 003/23 od 10.01.2023. godine, 011/23 od 27.01.2023. godine i 084/24 od 06.09.2024. godine) i setom podzakonske regulative sproveo javnu nabavku laboratorijske opreme (ICP (Induktivno spregnuta plazma – optička emisiona spektroskopija / ICPOES), jonski hromatograf i UVVis spektrofotometar). Ova nabavka, planirana pod rednim brojem 428, predviđena je radi opremanja laboratorija savremenim analitičkim instrumentima i unapređenja naučno-istraživačkog i nastavnog procesa na studijskom programu Hemija Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Nabavkom navedene laboratorijske opreme obezbijediće se unapređenje infrastrukturnih kapaciteta laboratorija, povećanje kvaliteta i obima naučno-istraživačkog rada, kao i usklađivanje nastavnog procesa sa savremenim standardima u oblasti analitičke hemije. Implementacija ovih instrumenata omogućiće studentima sticanje praktičnih znanja i vještina u radu sa savremenom analitičkom opremom, dok će nastavnom i istraživačkom kadru biti omogućeno sprovođenje složenijih analiza i realizacija domaćih i međunarodnih istraživačkih projekata (šifra postupka 101824).
- 2) na osnovu člana 134 i 135 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, br. 074/19 od 30.12.2019. godine, 003/23 od 10.01.2023. godine, 011/23 od 27.01.2023. godine i 084/24 od 06.09.2024. godine), Naručilac je izvršio pregled, ocjenu i vrednovanje ponuda dostavljenih u postupku javne nabavke i utvrdio da samostalna ponuda ponuđača, dostavljena dana 05.12.2025. godine i evidentirana u Elektronskom sistemu javnih nabavki pod šifrom 147715, u potpunosti ispunjava sve uslove za učešće i zahtjeve u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke propisane tenderskom dokumentacijom, te je ocijenjena kao ekonomski najpovoljnija. Shodno navedenom, dana 26.12.2025. godine donesena je Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj 01/14-297/13 kojom je predmetna ponuda, u skladu sa članom 132 Zakona o javnim nabavkama proglašena ispravnom i najpovoljnijom. Imajući u vidu da su u predmetnom postupku javne nabavke učestvovala dva ponuđača, te da je, u skladu sa članom 146 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama, odluka o izboru najpovoljnije ponude postala izvršna istekom roka za podnošenje žalbe, s obzirom na to da žalba nije izjavljena, stekli su se zakonski uslovi za zaključenje ugovora o javnoj nabavci sa izabranim ponuđačem.
- 3) finansijsko-komercijalni dio samostalne ponude pod šifrom 147715 je sastavni dio ovog ugovora.
- 4) da Naručilac ovaj ugovor zaključuje na osnovu člana 149 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, br. 074/19 od 30.12.2019. godine, 003/23 od 10.01.2023. godine, 011/23 od 27.01.2023. godine i 084/24 od 06.09.2024. godine).

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka laboratorijske opreme (ICP (Induktivno spregnuta plazma – optička emisiona spektroskopija / ICPOES), jonski hromatograf i UVVis spektrofotometar), šifra postupka 101824, u svemu prema tehničkoj specifikaciji i zahtjevima u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke iz tenderske dokumentacije broj 01/14-297/5 od 20.10.2025. godine i Izmjene 1 tenderske dokumentacije 01/14-297/7 od 20.11.2025. godine, Odluci

o izboru najpovoljnije ponude broj 01/14-297/13 od 26.12.2025. godine i Ponudi ponuđača od 05.12.2025. godine evidentiranoj na Elektronskom sistemu javnih nabavki pod šifrom 147715.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2

Dobavljač se obavezuje da predmet ugovora isporuči, instalira, pusti u rad i preda Naručiocu u potpunosti funkcionalnu laboratorijsku opremu definisanu članom 1 ovog ugovora, u svemu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, Izmjenom tenderske dokumentacije, izabranom ponudom broj 147715 i važećim tehničkim, bezbjednosnim i profesionalnim standardima koji se primjenjuju na predmetnu vrstu opreme.

Dobavljač je dužan da isporuči isključivo novu, nekorišćenu opremu, (stavka 3 iz tehničke specifikacije (Automatizovan sistem za jonsku hromatografiju - određivanje anjona i katjona) mora biti proizvedena 2025. godine.) bez pravnih ili stvarnih nedostataka, koja u potpunosti odgovara tehničkoj specifikaciji propisanoj tenderskom dokumentacijom i potvrđenom ponudom. Svako odstupanje od minimalnih tehničkih zahtjeva smatraće se bitnim povredama ugovora.

Dobavljač je dužan da obezbijedi da sva isporučena oprema bude originalna, proizvedena od strane deklariranih proizvođača, sa pripadajućim serijskim brojevima, identifikacionim oznakama i fabričkom dokumentacijom, te da uz opremu dostavi kompletnu tehničku dokumentaciju, uključujući uputstva za upotrebu, tehničke listove, sertifikate, izjave o usaglašenosti i drugu dokumentaciju predviđenu tenderskom dokumentacijom kao vid garancije kvaliteta.

Dobavljač je obavezan da izvrši stručnu instalaciju i puštanje u rad opreme putem ovlašćenih i sertifikovanih serviseri proizvođača, te da obezbijedi da instalacija bude izvršena u skladu sa pravilima struke, tehničkim standardima i zahtjevima proizvođača. Instalacija podrazumijeva montažu, povezivanje svih komponenti sistema, konfiguraciju softvera, provjeru funkcionalnosti i testiranje rada uređaja u skladu sa njegovom namjenom.

Dobavljač je dužan da sprovede kvalifikaciju i verifikaciju sistema u skladu sa zahtjevima tehničke specifikacije, uključujući sprovođenje IQ/OQ procedura i dostavljanje odgovarajuće dokumentacije kojom se potvrđuje da instalirana oprema ispunjava sve ugovorene tehničke i funkcionalne zahtjeve.

Dobavljač se obavezuje da uz opremu isporuči svu prateću i dodatnu opremu, potrošni materijal i dodatne komponente predviđene tehničkom specifikacijom i ponudom, u količini i kvalitetu definisanom tim dokumentima, tako da sistem bude u potpunosti operativan i spreman za redovan rad bez dodatnih ulaganja Naručioca.

Dobavljač je dužan da sprovede obuku zaposlenih u trajanju od tri radna dana kod Naručioca za rukovanje, upravljanje i osnovno održavanje opreme, u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije i ponude, pri čemu obuka mora obuhvatiti praktičan rad na instaliranoj opremi i upoznavanje sa svim relevantnim funkcijama sistema.

Dobavljač je obavezan da tokom izvršenja ugovora postupa sa pažnjom dobrog privrednika, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o javnim nabavkama i drugim važećim propisima, te da snosi punu odgovornost za zakonitost, kvalitet i potpunost izvršenja ugovornih obaveza koje se odnose na predmet nabavke.

Dobavljač odgovara za usklađenost isporučene opreme sa svim tehničkim, bezbjednosnim i profesionalnim standardima koji važe za predmetnu vrstu laboratorijske opreme, kao i za svaku neusklađenost ili nedostatak koji se odnosi na konstrukciju, materijal, funkcionalnost ili performanse opreme.

Član 3

Naručilac se obavezuje da Dobavljaču omogući nesmetan pristup prostorijama u kojima se vrši instalacija opreme i da obezbijedi infrastrukturne uslove predviđene tehničkom specifikacijom za instalaciju i rad opreme.

Naručilac je dužan da izvrši pregled isporučene i instalirane opreme radi utvrđivanja njene usklađenosti sa ugovorom, te da sarađuje sa Dobavljačem u postupku instalacije, testiranja i verifikacije sistema.

Naručilac se obavezuje da opremu koristi u skladu sa njenom namjenom i dostavljenim uputstvima proizvođača, kao i da obezbijedi da opremom rukuju lica koja su prošla obuku predviđenu ovim ugovorom.

Naručilac je dužan da Dobavljaču omogući pristup opremi u slučajevima kada je to neophodno radi provjere funkcionalnosti sistema ili izvršenja obaveza koje proizilaze iz ugovora.

MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA, DINAMIKA I ROK ISPORUKE

Član 4

Mjesto izvršenja ugovora je Prirodno-matematički fakultet Univerziteta Crne Gore, Džordža Vašingtona bb, 81000 Podgorica, Crna Gora. Izvršenje ugovora podrazumijeva isporuku, unošenje, raspakivanje, montažu, instalaciju, povezivanje, konfiguraciju, puštanje u rad i funkcionalno testiranje laboratorijske opreme u navedenim prostorijama Naručioca.

Rok za izvršenje ugovora iznosi 60 (slovima: šezdeset) dana i počinje da teče od dana zaključenja ugovora. U okviru navedenog roka Dobavljač je dužan da izvrši kompletnu isporuku opreme, instalaciju svih komponenti sistema, sprovede kvalifikaciju i verifikaciju sistema u skladu sa tehničkom specifikacijom, izvrši testiranje funkcionalnosti i isposobi sistem za redovan rad.

Izvršenje ugovora smatra se okončanim danom potpisivanja zapisnika o konačnoj primopredaji, kojim se konstatuje da je oprema isporučena, instalirana i funkcionalna u skladu sa ugovorenim tehničkim zahtjevima.

Dinamika izvršenja ugovora podrazumijeva jedinstvenu i cjelovitu realizaciju predmeta nabavke, pri čemu Dobavljač snosi obavezu organizacije i koordinacije svih aktivnosti potrebnih za pravovremeno i uredno izvršenje ugovora. Dobavljač je dužan da blagovremeno obavijesti Naručioca o planiranom terminu isporuke i instalacije, radi obezbjeđenja potrebnih tehničkih i organizacionih uslova.

Ukoliko se tokom izvršenja ugovora ukaže potreba za dodatnim tehničkim usklađivanjima koja proizilaze iz prirode instalacije složenih sistema, Dobavljač je dužan da iste izvrši bez odlaganja, vodeći računa da cjelokupna realizacija bude okončana u okviru ugovorenog roka.

Rok izvršenja može se produžiti isključivo u slučajevima postojanja okolnosti koje imaju karakter više sile, u skladu sa zakonom i odredbama ovog ugovora koje uređuju višu silu, uz obavezno postojanje pisane saglasnosti ugovornih strana.

NAČIN IZVRŠENJA UGOVORA

Član 5

Dobavljač je dužan da ugovor izvrši stručno, savjesno i u skladu sa pravilima struke, važećim tehničkim standardima, preporukama proizvođača, kao i zahtjevima definisanim tenderskom dokumentacijom i prihvaćenom ponudom, koji čine sastavni dio ovog ugovora.

Izvršenje ugovora podrazumijeva cjelovitu realizaciju predmeta nabavke kao funkcionalne i tehnički zaokružene cjeline, tako da svi isporučeni uređaji, sistemi i prateća oprema budu međusobno kompatibilni, pravilno integrisani i spremni za redovan rad u skladu sa njihovom namjenom u nastavnom i naučno-istraživačkom procesu Naručioca.

Dobavljač je obavezan da obezbijedi da instalaciju, konfiguraciju i puštanje u rad vrše lica koja posjeduju odgovarajuće stručno znanje i ovlašćenja proizvođača, te da sve radnje budu dokumentovane u skladu sa tehničkim zahtjevima sistema. Prilikom instalacije Dobavljač je dužan da primijeni sve mjere bezbjednosti i zaštite na radu, vodeći računa o zaštiti imovine Naručioca i bezbjednosti zaposlenih i drugih lica.

Dobavljač je dužan da izvrši provjeru funkcionalnosti svakog pojedinačnog uređaja, kao i integrisanog sistema u cjelini, te da potvrdi da svi tehnički parametri i performanse odgovaraju ugovorenim vrijednostima. U slučaju da se u postupku testiranja utvrdi odstupanje od ugovorenih tehničkih karakteristika, Dobavljač je dužan da bez odlaganja izvrši usklađivanje sistema o svom trošku.

Sva oprema mora biti isporučena sa pripadajućim softverom u punoj funkcionalnoj verziji, bez ograničenja koja nijesu predviđena tehničkom specifikacijom, sa aktiviranim svim licencama koje su neophodne za njen nesmetan rad. Dobavljač garantuje da isporučeni softver ne povređuje prava intelektualne svojine trećih lica i da Naručilac stiče pravo korišćenja u obimu potrebnom za redovnu upotrebu sistema.

Dobavljač je dužan da tokom izvršenja ugovora sarađuje sa ovlaštenim predstavnicima Naručioca, da im omogući uvid u tok instalacije i testiranja, kao i da pruži sva potrebna objašnjenja u vezi sa tehničkim karakteristikama i načinom rada opreme.

KONTROLA KVALITETA I PRIMOPREDAJA

Član 6

Naručilac ima pravo i obavezu da izvrši kontrolu kvaliteta isporučene opreme radi utvrđivanja njene usklađenosti sa tehničkom specifikacijom, prihvaćenom ponudom i odredbama ovog ugovora. Kontrola kvaliteta obuhvata pregled isporučene opreme, provjeru cjelovitosti sistema, uvid u tehničku i prateću dokumentaciju, kao i funkcionalno testiranje instalirane opreme u realnim uslovima rada.

Nakon završene instalacije i sprovedenog testiranja, sačinjava se zapisnik o primopredaji koji potpisuju ovlašćeni predstavnici ugovornih strana. Zapisnikom se konstatuje da je oprema isporučena, instalirana i funkcionalna u skladu sa ugovorom, odnosno da su eventualno uočeni nedostaci ili odstupanja.

Ukoliko se prilikom kontrole kvaliteta utvrdi da oprema ne ispunjava ugovorene tehničke karakteristike, da nije kompletna ili da postoje vidljivi nedostaci, Naručilac ima pravo da odbije potpisivanje zapisnika o primopredaji i zahtijeva od Dobavljača da izvrši usklađivanje, zamjenu ili dopunu opreme, tako da ista u potpunosti odgovara ugovoru. U tom slučaju primopredaja se smatra neizvršenom.

Potpisivanjem zapisnika o primopredaji ne isključuje se pravo Naručioca da naknadno zahtijeva otklanjanje skrivenih nedostataka koji nijesu mogli biti uočeni prilikom redovnog pregleda i testiranja, a koji se odnose na funkcionalnost, performanse ili tehničku usklađenost opreme.

Dobavljač je dužan da uz primopredaju preda kompletnu dokumentaciju koja prati opremu, uključujući tehnička uputstva, sertifikate, izjave o usaglašenosti, validacionu dokumentaciju, kao i druge dokumente predviđene tenderskom dokumentacijom i ponudom. Nepotpuna dokumentacija predstavlja razlog za odlaganje primopredaje.

Primopredaja se smatra izvršenom isključivo kada je oprema funkcionalno osposobljena za redovan rad i kada je Naručilac potpisao zapisnik bez primjedbi, odnosno nakon što su sve konstatovane nepravilnosti otklonjene.

Odredbe ovog člana primjenjuju se u skladu sa pravilima o odgovornosti za materijalne nedostatke propisanim Zakonom o obligacionim odnosima.

GARANCIJA I SERVISNA PODRŠKA

Član 7

Dobavljač garantuje da je isporučena oprema nova, tehnički ispravna, bez materijalnih i pravnih nedostataka i da u potpunosti odgovara tehničkim karakteristikama utvrđenim tenderskom dokumentacijom i prihvaćenom ponudom.

Garantni rok počinje da teče od dana potpisivanja zapisnika o konačnoj primopredaji opreme.

Dobavljač obezbjeđuje garantni rok u trajanju predviđenom prihvaćenom ponudom, i to:

- za ICP-OES sistem najmanje 24 mjeseca,
- za UV-Vis spektrofotometar najmanje 36 mjeseci,
- za sistem jonske hromatografije najmanje 36 mjeseci,
- za supresor sistema jonske hromatografije najmanje 10 godina.

U toku garantnog roka Dobavljač je dužan da o svom trošku otkloni svaki kvar, nedostatak ili neusklađenost koja se odnosi na konstrukciju, materijal, funkcionalnost ili performanse opreme, uključujući zamjenu neispravnih dijelova, sklopova ili kompletnog uređaja, ukoliko popravka nije moguća ili nije ekonomski opravdana.

Dobavljač je dužan da obezbijedi servisnu podršku putem ovlaštenog i sertifikovanog servisa, kao i tehničku podršku korisnicima. Odziv na prijavu kvara mora biti bez odlaganja, a intervencija započeta u najkraćem tehnički mogućem roku. Otklanjanje kvara mora se izvršiti u primjerenom roku, vodeći računa o prirodi opreme i njenoj namjeni u nastavnom i naučno-istraživačkom procesu.

Vrijeme tokom kojeg oprema nije u funkciji usljed kvara ili tehničke neispravnosti ne uračunava se u garantni rok, koji se produžava za period trajanja zastoja.

Ukoliko se isti ili sličan kvar ponovi više puta ili ukoliko kvar nije moguće otkloniti na način kojim se obezbeđuje puna funkcionalnost sistema, Naručilac ima pravo da zahtijeva zamjenu uređaja novim, tehnički ispravnim uređajem istih ili boljih karakteristika.

Dobavljač garantuje dostupnost rezervnih djelova za sistem jonske hromatografije najmanje osam godina nakon prestanka proizvodnje posljednje serije ponuđenog modela, kao i softversku podršku u trajanju od najmanje pet godina, u skladu sa ponudom.

Servisne intervencije u garantnom roku, uključujući rad servisera, dolazak, dijagnostiku, rezervne djelove i potrošni materijal neophodan za otklanjanje kvara, padaju isključivo na teret Dobavljača.

Garancija obuhvata i usklađenost softverskih rješenja sa isporučenim hardverom, kao i nesmetano funkcionisanje licenci u obimu potrebnom za redovan rad sistema.

Odredbe ovog člana primjenjuju se u skladu sa pravilima o odgovornosti za materijalne nedostatke i garanciji za ispravnost stvari propisanim Zakonom o obligacionim odnosima.

UGOVORENA VRIJEDNOST

Član 8

Ugovorne strane saglasno utvrđuju da ugovorena vrijednost predmeta nabavke, u svemu prema prihvaćenoj ponudi Dobavljača broj 147715, iznosi 163.527,00 EUR (slovima: sto šezdeset tri hiljade petsto dvadeset sedam eura) bez PDV-a.

Na ugovorenu vrijednost obračunava se PDV po stopi od 21%, koji iznosi 34.340,67 EUR (slovima: trideset četiri hiljade trista četrdeset eura i šezdeset sedam centi), tako da ukupna ugovorena vrijednost sa PDV-om iznosi 197.867,67 EUR (slovima: sto devedeset sedam hiljada osam stotina šezdeset sedam eura i šezdeset sedam centi).

Ugovorena vrijednost iz ovog člana obuhvata sve troškove Dobavljača neophodne za uredno izvršenje predmeta ugovora u skladu sa tenderskom dokumentacijom i prihvaćenom ponudom, uključujući sve zavisne troškove do mjesta izvršenja ugovora, te se ne može uvećavati po bilo kom osnovu, osim u slučaju i na način izričito dopuštenim zakonom i ovim ugovorom.

NAČIN I ROK PLAĆANJA

Član 9

Naručilac se obavezuje da ugovorenu vrijednost iz člana 8 ovog ugovora plati Dobavljaču virmanskim putem, jednokratnom uplatom, na žiro-račun Dobavljača broj 530-14658-77, koji se vodi kod NLB Banka AD Podgorica, u roku od 30 (slovima: trideset) dana od dana prijema uredno ispostavljene fakture.

Uslov za plaćanje je prethodno potpisan zapisnik o konačnoj primopredaji kojim se potvrđuje da je predmet ugovora izvršen u skladu sa ugovorom, kao i dostavljanje kompletne dokumentacije predviđene ovim ugovorom.

Faktura mora biti sačinjena u skladu sa važećim poreskim propisima Crne Gore i mora sadržati poziv na broj ugovora, specifikaciju isporučene opreme, iznos bez PDV-a, obračunati PDV i ukupan iznos za plaćanje. Neuredno ispostavljena faktura neće se smatrati podobnom za plaćanje i biće vraćena Dobavljaču na ispravku, bez nastupanja obaveze plaćanja.

Naručilac nema obavezu plaćanja bilo kakvih avansa, parcijalnih isplata niti dodatnih troškova koji nijesu obuhvaćeni ugovorenim vrijednošću iz člana 8 ovog ugovora.

Plaćanje se smatra izvršenim danom prenosa sredstava sa računa Naručioca.

OBUKA KORISNIKA

Član 10

Dobavljač je dužan da za potrebe Naručioca organizuje i sprovede stručnu obuku korisnika za rad na isporučenoj laboratorijskoj opremi, u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude.

Obuka se sprovodi na lokaciji Naručioca i mora obuhvatiti teorijski i praktični dio rada na instaliranoj opremi, uključujući pravilno rukovanje uređajima, podešavanje i optimizaciju metoda rada, primjenu softverskih funkcionalnosti, sprovođenje osnovnih analitičkih procedura, kao i postupke redovnog održavanja i bezbjednog rada.

Dobavljač je dužan da obuku realizuje putem stručnog lica koje posjeduje odgovarajuće tehničko znanje i iskustvo u radu sa konkretnim modelima isporučene opreme, te da obezbijedi da sadržaj obuke bude usklađen sa funkcionalnim mogućnostima sistema i potrebama Naručioca.

Po završetku obuke sačinjava se zapisnik o sprovedenoj obuci koji potpisuju predstavnici ugovornih strana, a Dobavljač je dužan da polaznicima izda potvrdu o izvršenoj obuci.

Obuka se smatra sastavnim dijelom izvršenja ugovora i mora omogućiti korisnicima Naručioca samostalno, bezbjedno i efikasno rukovanje isporučenom opremom u okviru njene predviđene namjene.

UGOVORNA KAZNA

Član 11

U slučaju kašnjenja Dobavljača u izvršenju ugovornih obaveza u odnosu na rok utvrđen ovim ugovorom, Naručilac ima pravo da obračuna i naplati ugovornu kaznu u iznosu od 0,5% od ukupne ugovorene vrijednosti sa PDV-om za svaki započeti dan kašnjenja, s tim da ukupan iznos ugovorne kazne ne može preći 8% od ukupne ugovorene vrijednosti sa PDV-om.

Ugovorna kazna dopijeva bez potrebe dokazivanja nastanka i visine štete, a Naručilac ima pravo da je naplati putem umanjenja iznosa za plaćanje ili aktiviranjem instrumenta obezbjeđenja, u skladu sa ovim ugovorom.

Obračun i naplata ugovorne kazne ne utiču na pravo Naručioca da zahtijeva naknadu štete koja prelazi iznos ugovorne kazne, ukoliko pretrpljena šteta premašuje iznos obračunate kazne, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima.

Ukoliko iznos obračunate ugovorne kazne dostigne maksimalni procenat iz stava 1 ovog člana, Naručilac zadržava pravo da jednostrano raskine ugovor, uz zadržavanje prava na naplatu ugovorne kazne i eventualnu naknadu štete.

Primjena ugovorne kazne ne oslobađa Dobavljača obaveze da izvrši ugovor u potpunosti.

VIŠA SILA

Član 12

Dejstvo više sile se smatra za slučaj koji oslobađa od odgovornosti za izvršavanje svih ili nekih ugovorenih obaveza i za naknadu štete za djelimično ili potpuno neizvršenje ugovorenih obaveza, za onu Ugovornu stranu kod koje je nastupio slučaj više sile, ili obje ugovorne strane kada je kod obje ugovorne strane nastupio slučaj više sile, a izvršenje obaveza koje je onemogućeno zbog dejstva više sile, odlaže se za vrijeme njenog trajanja.

Ugovorna strana kojoj je izvršavanje ugovornih obaveza onemogućeno usled dejstva više sile je u obavezi da odmah, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 48 (slovima: četrdesetosam) časova, od časa nastupanja slučaja više sile, pisanim putem obavijesti drugu Ugovornu stranu o nastanku više sile i njenom procijenjenom ili očekivanom trajanju, uz dostavljanje dokaza o postojanju više sile.

Za vrijeme trajanja više sile svaka Ugovorna strana snosi svoje troškove i nijedan trošak, ili gubitak jedne i/ili obje Ugovorne strane, koji je nastao za vrijeme trajanja više sile, ili u vezi dejstva više sile, se ne smatra štetom koju je obavezna da nadoknadi druga Ugovorna strana, ni za vrijeme trajanja više sile, ni po njenom prestanku.

Ukoliko djelovanje više sile traje duže od 30 (slovima: trideset) kalendarskih dana, Ugovorne strane će se dogovoriti o daljem postupanju u izvršavanju odredaba ovog Ugovora – odlaganju ispunjenja i o tome će zaključiti aneks ovog Ugovora, ili će se dogovoriti o raskidu ovog Ugovora, s tim da u slučaju raskida Ugovora po ovom osnovu – nijedna od Ugovornih strana ne stiče pravo na naknadu bilo kakve štete.

OVLAŠĆENA LICA ZA PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA

Član 13

Radi obezbjeđenja urednog, potpunog i blagovremenog izvršenja svih obaveza iz ovog ugovora, Ugovorne strane imenuju ovlašćene predstavnike koji će biti zaduženi za neposredno praćenje realizacije isporuke, instalacije, puštanja u rad opreme i svih drugih aktivnosti koje proizlaze iz članova ovog ugovora. Za Naručioca se imenuje prof. dr Miljan Bigović, a za Dobavljača se imenuje: Nemanja Milić.

Ovlašćeni predstavnici dužni su da, u okviru svojih nadležnosti i u skladu sa odredbama ovog ugovora, koordiniraju sve aktivnosti vezane za realizaciju ugovora, obezbijede nesmetanu komunikaciju između Ugovornih strana, blagovremeno razmjenjuju sve informacije od značaja za pravilno izvršenje obaveza, te ukazuju na sve okolnosti koje mogu uticati na tok realizacije ugovora. Njihova odgovornost obuhvata naročito praćenje dinamike isporuke, organizaciju tehničkog prijema, nadzor nad instalacijom i puštanjem opreme u rad, učestvovanje u obuci korisnika, pripremu i potpisivanje zapisnika i drugih pratećih dokumenata, te preduzimanje svih radnji potrebnih za otklanjanje eventualnih problema koji bi mogli nastati tokom izvršenja ugovora.

Ovlašćeni predstavnici ne mogu mijenjati odredbe ovog ugovora, niti preuzimati obaveze koje nijesu predviđene ugovorom, ali imaju ovlašćenje da daju sve tehničke, organizacione i operativne instrukcije u mjeri u kojoj one doprinose urednom izvršenju ugovora. Ugovorne strane se obavezuju da svaku promjenu imenovanih ovlašćenih predstavnika odmah dostave drugoj strani u pisanoj formi, pri čemu se promjena smatra važećom od dana prijema takvog obavještenja.

SREDSTVO FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA

Član 14

Radi obezbjeđenja urednog, potpunog i blagovremenog izvršenja svih ugovornih obaveza koje proizilaze iz ovog ugovora, Dobavljač je dužan da Naručiocu dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 10% ukupne ugovorene vrijednosti sa uračunatim porezom na dodatu vrijednost, što iznosi 19.786,77 EUR (slovima: devetnaest hiljada sedamsto osamdeset šest eura i sedamdeset sedam centi).

Garancija mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi pisani zahtjev Naručioca, bez prava prigovora. Garancija mora važiti najmanje 14 (slovima: četrnaest) dana duže od roka predviđenog za potpuno izvršenje ugovora.

Dobavljač je dužan da garanciju za dobro izvršenje ugovora dostavi najkasnije prilikom potpisivanja ugovora, a prije početka izvršenja bilo koje ugovorne obaveze. Nedostavljanje garancije u navedenom roku, kao i dostavljanje garancije koja nije u skladu sa zahtjevima iz ovog ugovora, smatraće se odustajanjem od zaključenja ugovora, u kom slučaju Naručilac ima pravo da aktivira garanciju ponude GC2025/3038 od 03.12.2025. godine dostavljenju u postupku javne nabavke, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Naručilac je ovlašćen da aktivira garanciju za dobro izvršenje ugovora u slučaju kada Dobavljač ne izvršava svoje obaveze u skladu sa ugovorom, naročito u pogledu roka, kvaliteta, obima ili tehničke usklađenosti isporučene opreme. Aktiviranjem garancije Naručilac ima pravo da naplati cjelokupan ili dio garantovanog iznosa koji odgovara povredi ugovornih obaveza, bez potrebe pribavljanja sudske odluke ili saglasnosti Dobavljača.

Aktiviranje garancije ne utiče na pravo Naručioca da zahtijeva naknadu štete u punom iznosu, ukoliko pretrpljena šteta prelazi iznos naplaćen po osnovu garancije.

Garancija za dobro izvršenje ugovora biće vraćena Dobavljaču nakon urednog i potpunog izvršenja svih ugovornih obaveza, pod uslovom da ne postoje neriješena potraživanja Naručioca po ovom ugovoru.

RASKID UGOVORA

Član 15

Ugovorna strana ima pravo da raskine ovaj ugovor u slučaju kada druga ugovorna strana ne izvršava ili izvršava svoje obaveze sa takvim kašnjenjem, neuredno ili na način koji predstavlja bitnu povredu ugovora, a naročito kada se radi o kašnjenju u isporuci, instalaciji ili puštanju opreme u rad koje onemogućava ili ozbiljno otežava ostvarenje svrhe ovog ugovora. Ugovor se može raskinuti i u slučaju kada jedna od ugovornih strana postane nesposobna za ispunjenje svojih obaveza, ako se utvrdi da oprema ne ispunjava bitne tehničke karakteristike koje su bile predmet ugovora, ili ukoliko se tokom izvršenja ugovora pojave okolnosti koje jasno ukazuju da će obaveze biti prekršene na način koji predstavlja bitnu povredu ugovornog odnosa.

Prije raskida ugovora ugovorna strana koja raskid pokreće dužna je da drugoj strani uputi pisanu opomenu kojom se ukazuje na povredu ugovora i ostavlja primjeren rok da se povreda otkloni, osim ako je priroda povrede takva da

otklanjanje više nije moguće ili bi bilo protivno svrsi ugovora. Ukoliko u ostavljenom roku povreda ne bude otklonjena ili se radi o povredi koja je po svojoj prirodi nespojiva sa nastavkom ugovornog odnosa, ugovor se može raskinuti pisanom izjavom o raskidu, koja mora biti dostavljena drugoj ugovornoj strani.

Raskid ugovora proizvodi dejstvo danom prijema izjave o raskidu i ne utiče na pravo ugovorne strane da ostvari naknadu štete i naplati sva potraživanja koja su nastala do dana raskida, uključujući i pravo Naručioca da aktivira garanciju za dobro izvršenje ugovora ukoliko su za to ispunjeni uslovi iz ovog ugovora. Raskidom ugovora Dobavljač je dužan da Naručiocu nadoknadi svu štetu koja je nastala kao posljedica povrede ugovora koja je dovela do raskida, a Ugovorne strane su obavezne da izvrše međusobno razduženje u skladu sa stvarno izvršenim obavezama.

U slučaju raskida ugovora Naručilac će obavještenje o raskidu ugovora objaviti na ESJN u roku od deset dana od dana raskida ugovora.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 16

Sporovi koji nastaju u vezi sa izvršenjem obaveza, ugovorne strane će prvenstveno rješavati sporazumno, u dobroj namjeri i radi zaštite zajedničkih interesa i iznalaziti rešenja koja će zadovoljavati sve ugovorne strane.

U tom cilju, ugovorne strane se obavezuju, da se odmah po nastupanju okolnosti koje mogu dovesti do spora međusobno obavještavaju i predlažu način prevazilaženja problema.

U slučaju da ugovorne strane spor ne mogu riješiti sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne Gore.

PRIMJENA PROPISA

Član 17

Na izvršenje i odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obaveza iz ugovora o javnoj nabavci shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuju obligacioni odnosi i drugi pozitivni propisi.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA


Član 18

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, br. 074/19 od 30.12.2019. godine, 003/23 od 10.01.2023. godine, 011/23 od 27.01.2023. godine i 084/24 od 06.09.2024. godine).

PRIMJERCI UGOVORA

Član 19

Ovaj ugovor je pravno valjan i sačinjen u 6 (slovima: šest) primjeraka istovjetnog teksta od kojih po potpisivanju Naručilac zadržava 4 (slovima: četiri), a Dobavljač 2 (slovima: dva).

ZA NARUČIOCA
UNIVERZITET CRNE GORE

Rektor Univerziteta Crne Gore
Prof. dr Vladimir Božović

ZA DOBAVLJAČA
„DANLAB“ d.o.o.


Izvršni direktor
Danka Milić